

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	20-11-2015 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-35/14-1/p
VEZA:	
EPA:	412 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku, g-dinu Ranku Krivokapiću

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **PREDLOG ZAKONA O IZBORU, UPOTREBI I JAVNOM ISTICANJU NACIONALNIH SIMBOLA** podnosim sljedeće amandmane:

AMANDMAN I

U članu 1, riječ „slobodan“ briše se.

Obrazloženje:

Amandmanom se briše riječ slobodan budući da je u suprotnosti sa osnovnom odredbom sadržanom u čl. 1, kojom se propisuje da se pravo na izbor, upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola ograničava time što se ostvaruje isključivo u skladu sa ovim zakonom.

AMANDMAN II

U članu 3, poslije st. 1 dodaje se st. 2 koji glasi:

„Nacionalni simboli ne mogu biti identični da simbolima drugih država.“

U istom članu Predloga zakona, poslije st.4 dodaje se st. 5 koji glasi:

„Osnovna pravila o etalonu i sadržini nacionalnih simbola propisuje Ministarstvo“.

U skladu sa predloženim amandmanom vrši se prenumeracija članova u okviru čl. 3 Predloga zakona.

Obrazloženje:

Amandmanom se ne dozvoljava upotreba državnih simbola drugih država u kontekstu ovog zakona na/u objektima na teritoriji Crne Gore zbog demografske i geografske specifičnosti.

Takođe, propisuje se donošenje podzakonskog akta kako bi se bliže definisala osnovna pravila koja se moraju poštovati u postupku utvrđivanja etalona simbola (grba i zastave) i njihovog sadržaja, čime se dopunjava čl. 3 u smislu da osim proceduralnih sadrži i obavezu poštovanja stručnih kriterijuma prilikom utvrđivanja nacionalnih simbola.

AMANDMAN III

U čl. 5, st. 1, tač. 7 poslije riječi „partija“ dodaju se riječi: „nacionalnih manjina“.

Obrazloženje:

Amandmanom se precizira da se simboli nacionalnih manjina mogu upotrebljavati isključivo na skupovima koje organizuju političke partije nacionalnih manjina zbog sprječavanja eventualnih zloupotreba od strane drugih političkih partija.

AMANDMAN IV

U čl. 6, st.1, tač.1 poslije riječi političke partije dodaju se riječi: "nacionalnih manjina", i poslije riječi udruženja dodaju se riječi "uz državnu zastavu".

Obrazloženje:

Amandmanom se obezbjeđuje sprečavanje zloupotrebe simbola u političke svrhe i obavezno poštovanje državnih simbola.

AMANDMAN V

U čl. 7, st.1, tač. 1 poslije riječi „institucije“ dodaju se riječi: „i na ostalim državnim organima i državnim institucijama“.

Obrazloženje:

Amandmanom se propisuje da se nacionalni simboli ne mogu upotrebljavati na svim državnim organima i državnim institucijama.

AMANDMAN VI

U čl. 8, st. 2, poslije riječi „samouprave“ dodaju se riječi, „uz državnu zastavu“.

Obrazloženje:

Amandmanom se dodatno reguliše način upotrebe zastava nacionalnih manjina u organima lokalne uprave.

AMANDMAN VII

U čl. 9. st. 1., poslije riječi „samouprave“ dodaju se riječi: „uz državnu zastavu“.

Obrazloženje:

Kao u Amandmanu VI.

AMANDMAN VIII

U čl. 11 iza riječi „vjenčanja“ dodaju se riječi: „uz državne simbole“.

Obrazloženje:

Kao u Amandmanima VI i VII.

AMANDMAN IX

U čl. 15 iza riječi „počasti“ stavlja se tačka, dok se riječi „ustajanje, pozdravljanje i dr.“ koje su u zagradi brišu.

Obrazloženje:

Amandmanom se brišu riječi između zagrada (ustajanje, pozdravljanje i dr.) jer se radi o standardima kada je u pitanju poštovanje zastave, dok skraćunica „dr.“ može otvara prostor za široko tumačenje i moguću zloupotrebu.

AMANDMAN X

U čl. 16 iza veznika i dodaju se riječi: „i /ili na drugi neprimjereni način“.

Obrazloženje:

Amandmanom se unaprjeđuje tekst ove odredbe na način što se sprečava uniženje i profanizacija upotrebe simbola.

AMANDMAN XI

Član 17 mijenja se i glasi:

„Nacionalni simboli se upotrebljavaju, odnosno ističu na način da državni simbol zauzima počasno mjesto“.

Obrazloženje:

Amandmanom se propisuje obavezno poštovanje državnih simbola jer sprečava mogućnost isticanja nacionalnih simbola samostalno bez istovremenog isticanja državnih simbola.

AMANDMAN XII

U članu 18, st. 2 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor vrši Uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa organima lokalne uprave“.

Obrazloženje:

Amandmanom se otvara mogućnost za efikasnije vršenje kontrole u pogledu poštovanja ovog zakona u odnosu na predloženo rješenje.

AMANDMAN XIII

U čl. 19. st. 1, poslije tač. 1 dodaje se nova tačka 2, koja glasi:

„2) ne istakne državnu zastavu uz nacionalnu zastavu; (član 6 stav 1 tačka 1).“

Obrazloženje:

Amandmanom se dopunjavaju Kaznene odredbe u skladu sa predloženim Amandmanom IV.

AMANDMAN XIV

U čl. 19 st.1 tač. 6 poslije riječi nacionalne zajednice, a na kraju ove tačke dodaju se riječi: „uz državnu zastavu“

O b r a z l o ž e n j e:

Shodno Amandmanu VII precizira se sadržaj kaznene odredbe.

U skladu sa Amandmanima XIII i XIV vrši se dalja prenumeracija člana 19.

AMANDMAN XV

Poslije čl. 20 poslije naziva Poglavlja VI Predloga zakona dodaje se novi član 21, koji glasi:

„Član 21

Podzakonski akt iz člana 3, stav 5, ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

O b r a z l o ž e n j e:

Amandmanom se dodaje novi član u skladu sa dopunom predloženom Amandmanom II.

U skladu sa ovim amandmanom izvršiće se dalja prenumeracija ostalih članova predloženog teksta zakona.

AMANDMAN XVI

Čl. 22 mijenja se i glasi:

„Član 22

Etalon nacionalnih simbola utvrdiće se u roku od 90 dana od dana donošenja podzakonskog akta iz člana 3, stav 5 ovog zakona.

O b r a z l o ž e n j e:

Amandman se veže za Amandman II kojim je predloženo donošenje podzakonskog akta.

AMANDMAN XVII

U čl. 23 riječi vrši se zamjena riječi 18 mjeseci riječima: „90 dana“.

O b r a z l o ž e n j e:

Amandmanom se skraćuje rok za donošenje akta iz člana 11., stav 2., predloga zakona sa 18 mjeseci na 90 dana iz razloga što se izmjena akta odnosi na način upotrebe, a ne na oblik i sadržaj te u tom smislu nije potrebno ostavljati period od 18 mjeseci uz postojanje rizika od mogućih zloupotreba.

Podnosilac amandmana:

Poslanica Demokratskog fronta

Doc. dr Branka Bošnjak


